

BOSNA I HERCEGOVINA  
REPUBLIKA SRPSKA  
Opština Novo Goražde  
Opštinska izborna komisija Novo Goražde  
Broj: 1/20  
Datum: 07.07.2020. godine

Na osnovu člana 2.13, 3.7 stav (3) i 3.11 Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i člana 16; 17; i 18. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska („Sl.glasnik BiH“, 29/18), Opštinska izborna komisija Novo Goražde, na korespondentnoj sjednici održanoj 07.07.2020. godine, donijela je:

## **PLAN**

### **Izlaganja privremenog izvoda iz Centralnog biračkog spiska za redovne birače za opštinu Novo Goražde i načinu obavještavanja raseljenih lica o mogućnostima i rokovima za promjenu biračke opcije u Centru za birački spisak Opštine Novo Goražde**

#### **I**

Ovim planom utvrđuje se način obavještavanja birača o mjestima i rokovima izlaganja privremenog izvoda iz Centralnog biračkog spiska za birače Opštine Novo Goražde, rokovima za ispravku ili dopunu ličnih podataka, kao i način obavještavanja raseljenih lica o rokovima i načinu podnošenja zahtjeva za određivanje ili promjenu biračke opcije u Centru za birački spisak opštine Novo Goražde.

#### **II**

Svrha izlaganja izvoda iz Centralnog biračkog spiska na uvid javnosti je obezbjeđivanje pristupa državljanima BiH sa biračkim pravom, kako bi mogli provjeriti svoje podatke u izvodu iz Centralnog biračkog spiska i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa.

#### **III**

**Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska za redovne birače biće izložen na uvid javnosti u periodu od 20.07.2020. godine do 30.08.2020. godine, na mjestima utvrđenim tačkom IV ovog Plana.**

#### IV

Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska za redovne birače opštine Novo Goražde biće izložen na sledećim mjestima:

1. Šalter sala u zgradi Opštine Novo Goražde, Ulica Božidara Goraždanina 64
2. Centar za birački spisak, Opština Novo Goražde
3. Mjesna zajednica Potkozara
4. Mjesna zajednica Kopači
5. Mjesna zajednica Ustiprača
6. Mjesna zajednica Trebeško brdo
7. Na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Novo Goražde [www.novogorazde.rs.ba](http://www.novogorazde.rs.ba)

#### V

Zahtjev za određivanje ili promjenu biračke opcije za raseljena lica, podnosi se na obrascu PBO-1 koji je moguće preuzeti u Centru za birački spisak. **Rok za raseljena lica sa područja Opštine Novo Goražde da optiraju za određivanje ili promjenu biračke opcije je do 01.09.2020. godine, u Centru za birački spisak Opštine Novo Goražde.** Raseljena lica će putem oglasne table Opštine Novo Goražde, panoa, zvanične internet prezentacije i obavještenja u šalter sali Opštine biti informisana o načinu, uslovima, i rokovima za podnošenje zahtjeva za određivanje ili promjenu biračke opcije.

#### VI

Centar za birački spisak se nalazi u zgradi Opštine Novo Goražde, u šalter sali, Ul. Božidara Goraždanina 64, i radi svakim radnim danom od 07:00 do 15:00. Obratiti se administratoru za CBS Milanki Simić, u vezi dodatnih informacija.

#### VII

Ovaj Plan će se objaviti na oglasnoj tabli Opštine Novo Goražde, panou ispred Opštine, i na zvaničnoj internet stranici Opštine [www.novogorazde.rs.ba](http://www.novogorazde.rs.ba)

PREDSJEDNIK OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE

Ivan Stanković